



Potvrda o podnesenom izvještaju

Naziv političke stranke/Ime i prezime nezavisnog kandidata:	LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kod političke stranke/nezavisnog kandidata:	01701
Vrsta izvještaja (godišnji, predizborni, postizborni):	Postizborni 01.05.-06.11.2018.
Izvještajni period:	Postizborni FI 2018
Ime i prezime lica koje je unijelo podatke u finansijski izvještaj:	ALADIN ČERIMOVIĆ
Datum podnošenja izvještaja:	04.12.2018



Образак 3

IZVORI FINANSIRANJA

Naziv političke stranke: **LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE**

3.1. Ukupni prihodi političke stranke

1. Članarina

Ukupno naplaćeno 1.739,30 KM od __ članova

2. Finansijski prilozi fizičkih lica i članova političke stranke (pojednosti na obrascu 3-a)

Ukupno naplaćeno 75.455,20 KM

3. Prilozi pravnih lica (pojednosti na obrascu 3-b)

Ukupno naplaćeno 500,00 KM

4. Prihodi od imovine u vlasništvu političke stranke (pojednosti na obrascu 3-c)

Ukupno ostvareno 3,06 KM

5. Dobit od pravnih lica u vlasništvu političke stranke (pojednosti na obrascu 3-d)

Ukupno naplaćeno 0,00 KM

6. Prihodi od poklona i usluga koje politička stranka nije imala obavezu platiti (pojednosti na obrascu 3-e)

Ukupno 9.196,00 KM

7. Prihodi iz budžeta (pojednosti na obrascu 3-f)

Ukupno naplaćeno 204.094,29 KM

8. Prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i prihodi od organiziranja stranačkih manifestacija (pojednosti na obrascu 3-g)

Ukupno ostvareno 0,00 KM

Ukupni prihodi političke stranke u izvještajnom periodu: 290.987,85 KM

3.2. Ostali prihodi i drugo

Ostali prihodi u izvještajnom periodu

Ukupno 0,00 KM

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Prilog uz obrazac 3

IZVORI FINANSIRANJA POLITIČKE STRANKE

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Red. br.	Naziv organizacionog dijela	Članarine	Prilozi fizičkih lica (3-a)	Prilozi pravnih lica (3-b)	Prihodi od imovine u vlasništvu stranke (3-c)	Dobit pravnih lica u vlasništvu stranke (3-d)	Nenov. donacije (3-e)	Prihodi iz budžeta (3-f)	Prihodi od izd. djel. prodaje prop. mat. i org. stranačkih manifestacija (3-g)	Ostali prihodi	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CENTRALNI URED	1.739,30	75.455,20	500,00	3,06	0,00	9.196,00	204.094,29	0,00	0,00	290.987,85
	UKUPNO:	1.739,30	75.455,20	500,00	3,06	0,00	9.196,00	204.094,29	0,00	0,00	290.987,85

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)



Obrazac 3-a

Prilozi fizičkih lica

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Ukupan iznos priloga čija je pojedinačna vrijednost niža od 100,00 KM: 634,00

Red. br.	Prezime i ime donatora čiji je prilog veći od 100,00 KM	Broj potvrde iz člana 6. Pravilnika	Datum	Iznos priloga	Napomena:
1	ELVIRA ABDIĆ JELENOVIĆ	P-084 i 192	29.08.2018	3.000,00	Više uplata
2	EDINA ABDIĆ PLEHO	P-099	23.05.2018	197,00	
3	ASIM BAJRAMOVIĆ	P-148	09.07.2018	300,00	
4	FIKRET BAŠIĆ	P-097, 113 i 242	22.10.2018	200,00	Više uplata
5	MIRVET BEGANOVIĆ	P-082 i 193	30.08.2018	2.500,00	Više uplata
6	EDIN BEKANOVIĆ	P-234	08.10.2018	1.940,00	
7	IBRO BOŠNJAK	P-095	23.05.2018	4.000,00	
8	MATILDA ČELEBIĆ	P-114 i 195	01.09.2018	150,00	Više uplata
9	ŠERIF ČELEBIĆ	P-120	06.06.2018	365,00	
10	EMINA ČEHIĆ	P-067, 131, 151, 161, 179, 214 i 237	15.10.2018	340,00	Više uplata
11	ALADIN ČERIMOVIĆ	P-088	22.05.2018	1.000,00	
12	ASMIRA ČERIMOVIĆ	P-070, 087, 134, 154, 182, 197, 213 i 240	15.10.2018	740,00	Više uplata
13	RASKA ČERIMOVIĆ	P-086	22.05.2018	200,00	



14	DIJANA ĆUFUROVIĆ	P-170	31.07.2018	400,00	
15	EMIR DELIĆ	P-128	13.06.2018	500,00	
16	ALEN DIDOVIĆ	P-107	28.05.2018	100,00	
17	ĆAMIL DIZDAREVIĆ	P-158	23.07.2018	500,00	
18	EDIS DIZDAREVIĆ	P-159	23.07.2018	1.000,00	
19	HASAN DIZDAREVIĆ	P-104 i 119	05.06.2018	1.000,00	Više uplata
20	HASE DIZDAREVIĆ	P-077	19.05.2018	100,00	
21	ZUMRETA DIZDAREVIĆ	P-160	23.07.2018	1.000,00	
22	HUSEIN DOLIĆ	P-076	19.05.2018	200,00	
23	AMIR ĐOGIĆ	P-081 i 189	28.08.2018	1.000,00	
24	ELMA ĐOGIĆ	P-085, 139, 156, 186, 215 i 241	20.10.2018	1.200,00	Više uplata
25	ZEMIR ĐOGIĆ	P-092	23.05.2018	100,00	
26	SENATA GALIJAŠEVIĆ	P-069...246	03.11.2018	710,00	Više uplata
27	DELILA GARANOVIĆ	P-137	16.06.2018	200,00	
28	ANEL GRAČANIN	P-111	02.06.2018	200,00	
29	SABAHUDIN HAMZABEGOVIĆ	P-149	09.07.2018	500,00	
30	REUF HUSEDŽINOVIĆ	P-217	22.09.2018	100,00	
31	NEDŽAD HUSIĆ	P-244	22.10.2018	1.000,00	
32	SINAN HUSKIĆ	P-229	06.10.2018	100,00	
33	SIMONIDA IČANOVIĆ	P-100, 144 i 190	29.08.2018	290,00	
34	ARIJAN JELENOVIĆ	P-232	08.10.2018	100,00	



35	SUADA JUŠIĆ	P-123	06.06.2018	100,00	
36	ALMA KAJTAZOVIĆ	P-102, 150, 228	06.10.2018	200,00	
37	DIJANA KANTAREVIĆ	P-098, 138, 169 i 201	14.09.2018	400,00	Više uplata
38	RASIM KANTAREVIĆ	P-071, 171, 183, 191 i 200	07.09.2018	2.900,00	Više uplata
39	ALEN KAPIĆ	P-224	29.09.2018	485,00	
40	ASKO KARAJIĆ	P-118	05.06.2018	1.500,00	
41	FIKRET KARAJIĆ	P-219	22.09.2018	1.000,00	
42	EDIN KEKIĆ	P-093, 125 i 209	15.09.2018	2.400,00	Više uplata
43	ZUHDIJA KEKIĆ	P-204	15.09.2018	200,00	
44	RASIM KENDIĆ	P-129	13.06.2018	2.000,00	
45	IBRAHIM KUDIĆ	P-065	26.05.2018	100,00	
46	MUHAREM KUDIĆ	P-065, 140, 175, 230	06.10.2018	200,00	Više uplata
47	JASMIN KUDUZOVIĆ	P-196	01.09.2018	100,00	
48	ARIF LATIĆ	P-143	23.06.2018	232,80	
49	HARIS MEDIĆ	P-066, 127	13.06.2018	200,00	Više uplata
50	HUSE MEHIĆ	P-075, 235	08.10.2018	400,00	
51	ABDULAH MEHUROVIĆ	P-121, 166, 178, 206, 243	22.10.2018	240,00	Više uplata
52	NIHAD MELKIĆ	P-074, 221	26.09.2018	800,00	Više uplata
53	ZLATKO MILJKOVIĆ	P-216	22.09.2018	485,00	
54	ABDIJA MISKIĆ	P-115	02.06.2018	194,00	
55	ADIS MISKIĆ	P-236	08.10.2018	291,00	



56	FAHRUDIN MUHAMEDAGIĆ	P-116	04.06.2018	300,00	
57	HASAN MUJAKIĆ	P-194	01.09.2018	1.000,00	
58	MUJO MUJAKIĆ	P-083, 225	01.10.2018	2.000,00	Više uplata
59	ELMIN MURTIĆ	P-079, 218	22.09.2018	4.105,00	Više uplata
60	SENHIDA MURTIĆ	P-068...238	15.10.2018	240,00	Više uplata
61	DASTINA MUSTEDANAGIĆ	P-103, 207	15.09.2018	400,00	Više uplata
62	SUADA MUSTEDANAGIĆ	P-094, 162	24.07.2018	150,00	Više uplata
63	REMZO OKANOVIĆ	P-122	06.06.2018	1.000,00	
64	HASAN OMANOVIĆ	P-172, 173, 208	15.09.2018	852,00	Više uplata
65	ELMAS OMERAGIĆ	P-117	05.06.2018	1.940,00	
66	SABAHUDIN OMERAGIĆ	P-141, 177	11.08.2018	320,00	Više uplata
67	DENIS OSMANKIĆ	P-145, 146, 174	07.08.2018	204,40	Više uplata
68	MUJO OSMANKIĆ	P-227	06.10.2018	500,00	
69	ASIM PAJAZETOVIĆ	P-165	28.07.2018	100,00	
70	REFIKA PURIĆ	P-080	19.05.2018	450,00	
71	ARMIN REDŽIĆ	P-198	05.09.2018	200,00	
72	SADINA REDŽIĆ	P-164	24.07.2018	200,00	
73	SENAID RIZVANOVIĆ	P-112	02.06.2018	400,00	
74	ADIJAN RUŽNIĆ	P-110	02.06.2018	300,00	
75	KAJTAZ SABLJAKOVIĆ	P-176	11.08.2018	1.000,00	
76	IZET SELIMAGIĆ	P-203	15.09.2018	1.000,00	



77	SULEJMAN SILIĆ	P-091, 199	07.09.2018	5.000,00	
78	EDIN ŠABANAGIĆ	P-108, 157	20.07.2018	400,00	Više uplata
79	ANEL ŠAHINOVIĆ	P-184	18.08.2018	2.000,00	
80	HAMED ŠAKANOVIĆ	P-233	08.10.2018	5.000,00	
81	AIDA ŠAKANOVIĆ-OKANOVIĆ	P-147	06.07.2018	100,00	
82	REFIK ŠARIĆ	P-188	25.08.2018	400,00	
83	REFIK TABAKOVIĆ	P-073, 167	28.07.2018	400,00	Više uplata
84	ADNAN TATAREVIĆ	P-078, 124, 155, 231	06.10.2018	200,00	Više uplata
85	ZLATKO TATAREVIĆ	P-210	15.09.2018	500,00	
86	EMSAD VELIĆ	P-220	22.09.2018	1.000,00	
87	SENAID VELIĆ	P-096 i 211	15.09.2018	200,00	Više uplata
88	ELVIS VELJAČIĆ	P-222	29.09.2018	3.000,00	
89	MIRSADA VELJAČIĆ	P-185	18.08.2018	100,00	
90	HUSEIN LATIĆ	P-109	02.06.2018	200,00	
UKUPAN IZNOS PRILOGA:					75.455,20

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Образак 3-б

Prilozi pravnih lica

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Ukupan iznos priloga čija je pojedinačna vrijednost niža od 100,00 KM: 0,00

Red. br.	Naziv pravnog lica čiji je prilog veći od 100,00 KM	Broj potvrde iz člana 6. Pravilnika	Datum	Iznos priloga	Napomena:
1	BF KOMERC DOO	P-202	14.09.2018	500,00	
UKUPAN IZNOS PRILOGA:					500,00

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Образак 3-с

Prihodi od imovine u vlasništvu političke stranke

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Red. br.	Vrsta imovine na osnovu koje se ostvaruju prihodi	Korisnik imovine političke stranke	Broj ugovora, odluke, rješenja itd. *	Iznos ostvarenog prihoda
1	Depozit	Banka	Po ugovorima	3,06
Ukupno:				3,06

* Centralna izborna komisija može zatražiti da politička stranka dostavi kopije ovih dokumenata

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Dobit pravnih lica u vlasništvu političke stranke

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Red. br.	Naziv pravnog lica	Identifikacioni broj	Šifra i naziv djelatnosti pravnog lica	Učešće političke stranke u vlasništvu (%)	Iznos dobiti koja je prenesena političkoj stranci	Datum
U K U P N O:					0,00	

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu platiti

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Red. br.	Ime i prezime/Naziv donatora	Vrsta poklona ili usluge	Datum primljenog poklona ili usluge	Ukupna vrijednost poklona ili usluge	Vrijednost koju politička stranka nije imala obavezu platiti
1	OMANOVIĆ FADIL	OPREMA	31.05.2018	250,00	250,00
2	KAJTAZ SABLJAKOVIĆ	ROBA	08.10.2018	375,00	375,00
3	ŠEMSUDIN PAJAZETOVIĆ	USLUGA	08.10.2018	2.000,00	2.000,00
4	ASKO KARAJIĆ	USLUGA	08.10.2018	1.500,00	1.500,00
5	ASIM KARAJIĆ	USLUGA	08.10.2018	300,00	300,00
6	HASE DIZDAREVIĆ	USLUGA	08.10.2018	970,00	970,00
7	ELVIS ZULIĆ	USLUGA	08.10.2018	1.940,00	1.940,00
8	MUHAMED MILJKOVIĆ	USLUGA	08.10.2018	291,00	291,00
9	NERMIN PONJEVIĆ	USLUGA	08.10.2018	970,00	970,00
10	REMZO OKANOVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
11	ELVIR SEFIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
12	ABDULAH MEHUROVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
13	SENAIDA ČOVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
14	MUHAREM ČERIMOVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00



15	AGAN BATAKOVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
16	DŽEVAD SKENDEROVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
17	MUHAMED IKANOVIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
18	JUSUF ALIBEGIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
19	NIHAD ALIBEGIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
20	ALISA ALIBEGIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
21	FIKRET KENDIĆ	ROBA	08.10.2018	50,00	50,00
U K U P N O:				9.196,00	9.196,00

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Prihodi iz budžeta

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Red. br.	Naziv organizacionog dijela političke stranke	Nivo vlasti	Broj i datum odluke	Ukupan iznos prihoda
1	CENTRALNI URED	VELIKA KLADUŠA/ВЕЛИКА КЛАДУША	BUDŽET OPĆINE VELIKA KLADUŠA ZA 2018	81.857,05
2	CENTRALNI URED	UNSKO - SANSKI KANTON / УНСКО - САНСКИ КАНТОН	BUDŽET USK ZA 2018	12.487,84
3	CENTRALNI URED	ENTITET FBiH	BUDŽET FEDERACIJE BiH ZA 2018	109.749,40
U K U P N O:				204.094,29

Velika Kladaša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Образак 3-г

Prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i prihodi od organiziranja stranačkih manifestacija

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Red. br.	Organizacioni dio političke stranke	Prihodi od izdavačke djelatnosti	Prihodi od prodaje propagandnog materijala	Prihodi od organiziranja stranačkih manifestacija	Svega (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	U K U P N O:	0,00	0,00	0,00	0,00

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Образак 4

RASHODI POLITIČKE STRANKE

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

1. Režijsko-administrativni i ostali troškovi: 119.827,12 KM

2. Troškovi propagande: 101.169,47 KM

Ukupni rashodi u izvještajnom periodu: 220.996,59 KM

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Prilog uz obrazac 4

RASHODI POLITIČKE STRANKE

Naziv političke stranke: **LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE**

Red Br	Naziv organizacionog dijela	Režijsko administrativni i ostali troškovi (4.1)	Troškovi propagande (4.2)	Ukupno
1	CENTRALNI URED	119.827,12	101.169,47	220.996,59
UKUPNO:		119.827,12	101.169,47	220.996,59

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



Образак 4.1

Režijsko-administrativni i ostali troškovi

Organizacioni dio političke stranke: CENTRALNI URED

Red Br	Vrsta troška	Konto	Iznos
1	Troškovi kancelarijskog materijala	400001	3.787,02
2	Troškovi ostalog materijala	400002	9.164,09
3	Troškovi reprezentacije	400003/400005	6.799,17
4	Troškovi električne energije	400006	1.150,61
5	Troškovi komunalnih usluga	400007/400008	140,97
6	Dnevnice i putni troškovi	405001	2.657,85
7	Troškovi zakupnine poslovnih prostora	400009	7.600,00
8	Troškovi goriva i maziva	400011	7.365,48
9	Troškovi usluga	401001/401004	5.033,01
10	Takse, novčane kazne i sl.	407001	20.032,00
11	Troškovi platnog prometa	401002	549,79
12	Troškovi telefona (fiksni telefon)	401003/400020	4.368,95
13	Ugovori o djelu	402005	8.064,96
14	Troškovi hotelskih usluga	400012	1.294,00
15	Troškovi neproizvodnih usluga	408001	22.467,45
16	Ostali rashodi	408002/408099	1.637,00
17	Naknade za topli obrok, prevoz, regres i sl.	402012	2.948,00
18	Bruto plaće zaposlenih	402001/002/003/004/007/ 008/009/010/011	14.766,77
Ukupno:			119.827,12

Velika Kladuša, 04.12.2018. godine

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštenog lica)



TROŠKOVI PROPAGANDE

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Red. br.	Organizacioni dio političke stranke	Troškovi štampanja plakata	Troškovi plakatiranja	Troškovi štampanja predizb. oglasa, proglaša, priopćenja i sl. u javnim glasilima	Troškovi organizacije i održavanja predizbornih skupova	Troškovi štampanja, umnožavanja i slanja predizb. mat. biračima	Ostali troškovi promidžbe	Svega (3-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CENTRALNI URED	0,00	10.670,40	8.565,59	35.012,60	34.473,44	12.447,44	101.169,47
UKUPNO:		0,00	10.670,40	8.565,59	35.012,60	34.473,44	12.447,44	101.169,47

(Mjesto i datum)

M.P.

(Potpis ovlaštene osobe)



OBAVEZE POLITIČKE STRANKE

Образак 5

Naziv političke stranke: LABURISTIČKA STRANKA
BOSNE I HERCEGOVINE

1. Obaveze političke stranke po kreditima i pozajmicama (detalji u 5.1)	0,00 KM
2. Ostale obaveze političke stranke (detalji u 5.2)	10.868,33 KM
3. UKUPNE OBAVEZE POLITIČKE STRANKE (1+2)	10.868,33 KM